



*Crna Gora*  
*Prijestonica Cetinje*  
*Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu*

Cetinje, 29.06.2017. godine  
Broj: 05-351/17-442

**PODNOŠILAC ZAHTJEVA:** PRIMA CAR DOO

**OBJEKAT:** Rekonstrukcija objekta - prenamjena stambenog u poslovni prostor

**PARCELA:** Kat. parcela broj 3590, K.O. Cetinje I, urbanistička parcela UP 11, blok 13, Izmjene i dopune DUP-UP-a „Istorijsko jezgro”, Cetinje („Sl.list CG – o.p.“, br. 28/15)

**MJESTO GRADNJE:** Cetinje, ulica Jovana Tomaševića

**URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI**

*1) Geodetsko-katastarske podloge:*

Geodetska podloga je iz Izmjena i dopuna DUP-UP-a „Istorijsko jezgro“, Cetinje, a katastarska od Uprave za nekretnine Cetinje - date u prilogu.

*2) Namjena objekata:*

Od kat. parcele br. 3590, K.O. Cetinje I, formirana je UP 11, u zahvatu bloka 13, na kojoj je planom intervencija predviđena rekonstrukcija postojećeg objekta - održavanje u postojećem stanju (II), a koji je prema Planu namjene površina objekat mješovite namjene. Površina je namijenjena za stanovanje male gustine (SMG) i organizovanje pružanja usluga. Usluge koje se mogu organizovati u sklopu date urbanističke parcele odnose se na ugostiteljstvo (kafe, restoran, poslastičarnica, klub), finansijsko-tehničke i poslovne usluge, kao i različite tipove prodavnica.

Osim navedenih sadržaja, moguće je organizovati turističke sadržaje u vici smještajnih kapaciteta - kategorisanih turističkih apartmana za izdavanje. Turistički apartman može biti pojedinačni građevinski objekat ili dio građevinske cjeline sa više apartmana - apartmanski blok. Objekat je na urbanističkoj parceli organizovan kao objekat u uličnom nizu.

*3) Vrsta, tip i glavne tehnološke cjeline objekta sa osnovnim karakteristikama objekta i prostornim razmještanjem:*  
Urbanistička parcela br. 11, površine 316,30 m<sup>2</sup>, definisana je detaljnim tačkama 228, 229, 230, 227, 208, 209, 231, 232, 233 i 234, čije su koordinate:

	X	Y		X	Y
228	6576457.40	4694489.15	209	6576428.61	4694483.14
229	6576448.96	4694482.81	231	6576434.41	4694487.35
230	6576447.93	4694481.80	232	6576440.27	4694491.65
227	6576441.25	4694476.77	233	6576444.20	4694494.34
208	6576436.53	4694474.26	234	6576449.52	4694498.40

Na navedenoj urbanističkoj parceli za objekat mješovite namjene u ulici Jovana Tomaševića, Planom je predviđeno očuvanje objekta u zatečenom stanju, na način kojim se ne ugrožavaju njegove arhitektonsko-ambijentalne, istorijske, kulturne i druge vrijednosti. Ove intervencije isključuju promjene u pogledu gabarita, izgleda, oblika, kapaciteta i namjene.

Održavanje postojećeg objekta izvodi se u cilju obezbjeđenja njegove fizičke trajnosti postupkom tehničkog održavanja, a odnosi se na čišćenje i bojenje fasada, zamjenu krovnog pokrivača, zamjenu stolarije, oluka i ulaznih limenih nadstrešnica. Izvođenje ovih radova se ne smatra gradnjem.

Maksimalna zauzetost objekta u osnovi je  $143 \text{ m}^2$ . Maksimalna bruto površina iznosi  $286 \text{ m}^2$ , od čega je za stanovanje predviđeno  $236 \text{ m}^2$ , dok je  $50 \text{ m}^2$  namijenjeno organizovanju usluga. U slučaju organizovanja smještajnih turističkih kapaciteta, bruto površina apartmana se obračunava prema normativu  $25 \text{ m}^2$  / turistički ležaj.

Ukoliko na postojećim granicama parcela dođe do neslaganja između zvaničnog katastra i plana, mjerodavan je zvanični katastar.

#### 4) Spratnost objekta, odnosno maksimalna visinska kota objekta:

Spratnost objekta je P+Pk, odnosno prizemlje i jedna nadzemna etaža.

#### 5) Maksimalno dozvoljeni kapacitet objekta (broj stanova ili površina korisnog prostora):

Po podacima plana u objektu mogu biti dvije stambene jedinice.

6) Situacioni plan s granicama urbanističke parcele i odnosima prema susjednim parcelama, odnosno mjestu na kojima se izvode radovi i kojima se prostor privodi namijenjen predviđenoj planskim dokumentom:  
Podaci prikazani na priloženoj situaciji, na kopiji Plana parcele.

#### 7) Građevinska i regulaciona linija:

Građevinska i regulaciona linija objekta definisane su postojećim gabaritima objekta.

#### 8) Nivelacione kote objekta:

Nivelacione kote objekta uskladiti sa kotama saobraćajnice i javne površine (trotoara) ispred objekta.

#### 9) Vrsta materijala za fasade:

Čišćenje fasade predviđjeti isključivo pranjem vodom pod pritiskom, isključuje se mogućnost pjeskarenja.

Obradu fasada predviđjeti fugovanjem uz isticanje različitih faza gradnje. Eventualnu nadopunu oštećenih spojnica predviđjeti u ravni fasade, kao derkovane, od prožnog maltera tonski uskladenim sa bojom kamena. Bojanje fasada raditi isključivo u svijetlim, pastelnim tonovima.  
Uslovi za održavanje izgleda objekta su sljedeći:

- Sačuvati raspored otvora prozora i vrata (jedna, dvije ili više prozorskih osa na glavnoj fasadi), njihove proporcije (veličinu i izgled) i obrudu u kamenim okvirima (tzv. „pragovima“), kao i fasadnoj plastici (imitacija kamenih okvira oko prozora i vrata).
- Rješenje stolarije vrata i prozora planirati po uzoru na zatečena rješenja, dvokrilni otvori sa podjelom na dva ili tri polja i puna ili poluzastakljena vrata. Zaštitu otvora predviđjeti škurama, tipa „puna“ ili „finta grilja“. Ukoliko to nije autentično rješenje, predviđjeti zaštitu sa unutrašnje strane, tzv. „škureta“. Isključuje se upotreba roletni.

- Boja spoljašnje stolarije je u prirodnoj boji drveta i tonirana premazima sadolina, tamno zelena ili bijela.
- Izlog prozore raditi u dimenzijama ostalih prozorskih otvora na fasadi.

10) *Vrsta materijala za krovni pokrivač i njegov nagib:*

Sačuvati osnovno rješenje krova (krov na dvije vode sa krovnim viđenicama - „badžama“, krov na četiri ili više voda).

Zadržati poziciju krovnog vijenca, od kamenih ploča, tzv. „kotal“-a, ili profilisanog krovnog vijenca, kao i nagib krovnih ravni.

Za krovni pokrivač predviđjeti kanalicu tamnocrvene boje ili imitaciju kvadratnih ploča eternita u dijagonalnom rasteru.

Kod objekata koji u prizemlju imaju poslovne prostore moguće je postaviti plitke nadstrešnice urađene od metala, ali u približnoj dimenziji vrata, sa poželjno ispuštenim nosačima u vidu dekorativnih elemenata. Za postavljanje nadstrešnica neophodno je sačiniti idejno rješenje i dostaviti Upravi za zaštitu kulturnih dobara radi dobijanja saglasnosti.

Prilikom projektovanja voditi računa o klimatskim karakteristikama ovog područja (obilne padavine), predviđjeti snjegobrane.

11) *Plan intervencija*

Planom intervencija je predviđeno održavanje objekta u zatečenom stanju (II), u svemu kako je dato u konzervatorskim uslovima.

12) *Orijentacija objekta u odnosu na strane svijeta:*

Objekat pozicioniran u pravcu sjeverozapad – jugoistok, sa glavnim ulazom na sjeverozapad.

13) *Meteorološki podaci:*

Cetinje je poznato po obilnim proljećnim i jesenjim kišama i spada među najkišovitije gradove Evrope sa oko 4000 mm vodenog taloga godišnje.

14) *Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda:*

Cetinsko polje i njegova neposredna okolina su bez površinskih vodotokova i sa rijetkim izvorima, što je posljedica kraške konfiguracije i geološkog sastava terena, a generalna nosivost terena je  $20\text{N/cm}^2$  (potrebno je ispitati i utvrditi pravo stanje).

15) *Parametri za asejsmičko projektovanje:*

Istraživanja, studije i analize sprovedene za opština Cetinje ukazuju da je čitava teritorija seizmički aktivna i visokog seizmičkog intenziteta od  $8^\circ\text{MCS}$ .

Mjere zaštite od seizmičkih razaranja planirati u skladu sa rezultatima i preporukama „Elaborata o seizmičkim podlogama i seizmičkoj mikrorekonstrukciji područja Crne Gore“.

16) *Uslovi i mjeri za zaštitu životne sredine:*

U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu životne sredine koji se koriste prilikom sprovođenja prostornih i urbanističkih planova, kao obavezne, treba da se sprovode obaveze iz važećih zakonskih propisa, prvenstveno:

- Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 48/08, 40/10, 40/11, 27/14 i 52/16);
- Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 20/07, 47/13 i 53/14);
- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 27/13, 52/16);
- Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 28/11, 28/12, 1/14);
- Odluka o utvrđivanju akustičnih zona u Prijestonici Cetinje („Sl. list CG – o.p.“, br. 15/2013).

*17) Uslovi za pejzažno oblikovanje lokacije:*

U skladu sa prostornim uslovima, oko individualnih i višeporodičnih stambenih objekata organizuju se otvorene zelene površine sa popločanim prostorima (staze, platoi za odmor, dječja igrališta). Osnovne funkcije ovog tipa zelenila su dekorativno-estetska i kompoziciono-regulaciona, a koristi se i kao mjesto za kraći odmor stanovnika i igru djece.

Zelene površine uređene su u duhu tradicionalne vrtne arhitekture Istarskog jezgra Cetinja. Uređene zelene površine oko stambenih objekata treba da omoguće i formiranje „zelenih prodora“ u izgrađenom tkuu i povezivanje sa okolnim zelenim površinama.

Zelenilo poslovnih objekata organizuje se po principu otvorenih zelenih površina sa popločanim stazama i platoima. Ima dekorativno-estetsku i kompoziciono-regulacionu funkciju.

Kompozicijom zasada, izborom vrsta, koloritskim efektima i organizacijom prostora, formiraju se prijatni ambijenti za kraće zadržavanje korisnika usluga.

Za ozelenjavanje definisana je upotreba autohtonih biljnih vrsta i vrsta otpornih na ekološke uslove sredine, u skladu sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima.

Maksimalno očuvati postojeće visoko drveće.

*18) Uslovi za parkiranje odnosno garažiranje vozila:*

Parkiranje vozila stanovnika, zaposlenih i posjetilaca u Istarskom jezgru se obezbeđuje u okviru urbanističke parcele, u garaži u objektu, ili na parkingu, a ukoliko do urbanističke parcele nije obezbijeden javni kolski saobraćaj, parkiranje vozila je predviđeno na obližnjoj javnoj parking površini.

*19) Mjesto i način priključenja objekta na gradsku saobraćajnicu ili javni put:*

Prilaz urbanističkoj parceli je iz ulice Jovana Tomaševića.

*20) Mjesto, način i uslovi priključenja objekta na elektro, vodovodnu, kanalizacionu, atmosfersku i drugu infrastrukturnu mrežu:*

Sve instalacije projektovati i priključiti po uslovima nadležnih preduzeća, koje ih održavaju (elektroinstalacije, PTT instalacije, vodovod i kanalizacija), kao i prema važećim tehničkim propisima i standardima. Pri izradi tehničke dokumentacije - faze elektroinstalacija, poštovati Tehničke preporuke EPCG, koje su dostupne na sajtu EPCG. Odobrenje za priključenje objekta na elektroenergetski sistem, od strane Elektrodistribucije Cetinje, izdaje se nakon izdavanja građevinske dozvole po podacima datim na navedenom sajtu.

Sastavni dio ovih uslova čine uslovi priključenja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje, br. 2257 od 5. juna 2017. godine.

*21) Kablovske distributivne sisteme:*

Energetska infrastruktura: Na području plana postoji izgrađena (najvećim dijelom podzemna) kablovska niskonaponska mreža 0,4 kV tipa PP00. Ostatak mreže je izgrađen SKS dijelom na betonskim stubovima i biće predmet rekonstrukcije i kabiliranja.

Objekti mješovite namjene: Usvojene su procijenjene vrijednosti specifičnog opterećenja za stanovanje i poslovne prostore u ovim objektima, uz korišćenje energetski efikasnih materijala u izgradnji (staklene površine sa stop sol efektom, korišćenjem sunčeve energije za dogrijavanje topke vode, centralno grijanje na čvrsta ili tečna goriva, rekuperacija toplog i hladnog vazduha do 80%, solarni kolektori i fotonaponski paneli, argonska trokomorna stakla). Za stambeni dio iznosi  $p_e = 80 \text{ W/m}^2$ , a za poslovni  $p_e = 70 \text{ W/m}^2$ , pri čemu je računato sa bruto površinom.

Izračunato vršno opterećenje za stambeni dio iznosi 0,833 MW, a za poslovni dio objekta 1,163 MW. Ukupno vršno opterećenje za objekte mješovite namjene iznosi 1,59 MW.

Elektronske komunikacije: Obaveza investitora svih planiranih objekata u posmatranoj zoni DUP-UP-a „Istarsko jezgro“ jeste da, u skladu sa rješenjima iz ovog plana i Tehničkim uslovima koje će izdati odgovarajući operatori, projektima za pojedinačne objekte u zoni obuhvata, definišu plan i način priključenja svakog pojedinačnog objekta iz planiranih kablovske okana.

Kablovsku kanalizaciju pojedinačnim projektima treba predvidjeti do samih objekata.

Kućnu elektronsku komunikacionu instalaciju u svim prostorijama izvoditi kablovima tipa FTP cat. 6 ili drugim kablovima sličnih karakteristika za telefoniju i prenos podataka i provlačiti kroz PVC cijevi, a za CATV koaksijalne kablove RG6 sa ugradnjom odgovarajućeg broja razvodnih kutija, s tim da u svakom stambenom prostoru treba predviđeti minimalno po 2 instalacije, a u poslovnom minimalno po 4 instalacije.

22) *Uslovi za zaštitu prirodnih i tehničko – tehnoloških resursa:*

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG“ br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Sl. list RCG“ br. 8/1993).

23) *Uslovi za uređenje urbanističke parcele, odnosno pripadajuće lokacije objekta:*

Ukoliko postoji u dvorištima objekata zadržati kamene ograde.

24) *Uslovi za projektovanje objekata upisanih u registar kulturnih dobara Crne Gore:*

Kako se predmetni objekat nalazi u zaštićenoj zoni starog urbanog jezgra Cetinja u svemu treba poštovati konzervatorske uslove za projektovanje izdate od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, br. UP/I-03-1444/2016-5 od 22. juna 2017. godine, koji su sastavni dio ovih uslova.

25) *Uslovi za energetsku efikasnost:*

Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: niskoenergetskih zgrada, unapređenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode korišćenjem solarnih panela za zagrijavanje, unapređenje rasvjete upotrebom izvora svjetla sa malom instalisanom snagom (LED, sijalice visokog koeficijenta korisnosti - LOR (light output ratio)), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošača sa jednog centralnog mjesta). Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području Urbanističkog projekta.

Na ovom području postoje mogućnosti za sva tri načina korišćenja sunčeve energije – za grijanje i osvjetljavanje prostora, grijanje vode (klasični solarni kolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponske ćelije).

Za izradu objekata uz navedene energetske mјere potrebno je primjenjivati (uz prethodnu pripremu stručnu i zakonodavnu) Direktivu 2002/91/EC Evropskog parlamenta (Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings (Official Journal L 001,04/01/2003)) o energetskim svojstvima zgrada, što podrazumijeva obavezu izdavanja certifikata o energetskim svojstvima zgrade, kome rok valjanosti nije duži od 10 godina.

Korišćenje solarnih kolektora se preporučuje kao mogućnost određene uštede u potrošnji električne energije, pri čemu se mora povesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom.

Za proizvodnju električne energije pomoću fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sveobuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.

26) *Uslovi za objekte koji mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu, odnosno vodne uslove:*

Ova vrsta objekta ne zahtijeva pribavljanje tih uslova.

27) *Uslovi za objekte koji mogu uticati na bezbjednost vozdušnog saobraćaja:*

Ova vrsta objekta ne zahtijeva pribavljanje tih uslova.

28) *Potrebe za geološkim, hidrološkim, geodetskim i drugim ispitivanjima:*

U skladu sa potrebama projektanta i investitora odraditi geološka i hidrološka ispitivanja kao i geodetsko snimanje terena.

29) *Mogućnost fazne gradnje objekata:*

Izgradnja kapaciteta u okviru urbanističkih parcela može se raditi, u cijelosti ili fazno, shodno zahtjevu Investitora i korisnika prostora.

30) *Uслов za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom:*

Potrebitno je u projektovanju i izvođenju obezbijediti pristup svakom poslovnom ili stambeno-poslovnom objektu koji mogu da koriste lica smanjene pokretljivosti, takođe nivelaciju svih pješačkih staza i prolaza raditi u skladu sa važećim Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti („Sl. list CG.“ br. 48/13, 44/15).


Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl. list CG“, br. 23/14, 32/15 i 75/15), kao i propisima koji regulišu izgradnju objekata.

**NAPOMENA:**

Prije podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu neophodno je riješiti imovinsko-pravne odnose i dostaviti dokaz (list nepokretnosti i kopiju plana).

**Obradila:**

Andrijana Jokić, spec.sci.arch.



**SEKRETARKA**

Njegosava VUJANOVIĆ, dipl.ing.el.



CRNA GORA  
PRIJESTONICA CETINJE  
Sekretarijat za održivi razvoj i  
infrastrukturu  
Broj: 05-351/17-442  
Cetinje, 29.06.2017. godine

Investitor: Prima Car doo  
RAZ 1:250

Obradila:  
Andrijana Jokić, spec.sci.arch.

Jokić

Rekonstrukcija objekta, spratnosti P+Pk,  
na kat. parceli broj 3590, K.O. Cetinje I,  
UP 11, blok 13, DUP-UP "Istorijsko  
jezgro", Cetinje.

Ukupna površina objekta u osnovi iznosi  
 $143 \text{ m}^2$ .

SEKRETARKA

Niegosava VUJANOVIĆ, dipl.ing.el.

Vujanovic

